



SESOTHO HOME LANGUAGE  
GRADE 2 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-22-5

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

14th Edition



9 781920 458225



a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti 2 Buka ya 1

ISBN 978-1-920458-22-5

E hlophisitswe ho  
latela lenane thuto la  
CAPS



Bb



Cc

Gg



Ff

Ee



Kereiti 2

Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOTHO PUO  
YA LAPENG

Buka ya 1  
Kotara 1 & 2



Mofumahadi Angie Motshekga,  
letona la Lafapha la  
Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshebetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyetse motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

# BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Tekatekano</b></p> <p>Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.</p>   | <p><b>Seriti sa batho</b></p> <p>Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.</p>                               | <p><b>Bophelo</b></p> <p>Bophelo ke ntho ya bohlokwa. Hlompha bophelo bo bong le bo bong.</p>   |
| <p><b>Lelapa</b></p> <p>Tlotla mme o hlomphe batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.</p>   | <p><b>Thuto</b></p> <p>Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.</p>   | <p><b>Mosebetsi</b></p> <p>Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamele ho batla mosebetsi.</p>   |
| <p><b>Bolokolohi/tokollo le polokelo</b></p> <p>Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.</p> | <p><b>Thepa/leruo</b></p> <p>Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.</p>                                    | <p><b>Bodumedi, ditumelo le maikutlo</b></p> <p>Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.</p>   |
| <p><b>Boipaballo</b></p> <p>Hlokomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.</p>                                  | <p><b>Boahi</b></p> <p>Eba Moafrika-borwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.</p> | <p><b>Tokoloho ya puo</b></p> <p>O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapalwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko.</p> |

Kereiti

2



ya SESOTHO



Buka ena ke ya:

SESOTHO

Buka





**L  
e  
n  
a  
n  
e  
o**

# Tema 1: Re kgutlela sekolong

# Kotara ya I: Beke 1 - 5



## 1 Ke kgutlela sekolong 2

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Sebedisa tsela ya ho bona ho lepa seo pale e bua ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Medumo: Ditumantotshi a, e, i, u  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Aa  
Ho ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 2 Ke kgutletse sekolong 4

Eisa stshwantsho sa seo o se entseng ka matsatsi a phomolo  
Hlakiso e ngolwang (Tiatsa ke, o, re, ho phethela dipolelo tsena)  
Hlakiso e ngolwang (Ngola ka seo o se entseng matsatsing a phomolo)  
Boikgathollo (Phethela khalendara ka ho tiatsa matsatsi a siuweng a beke mme o take setshwantsho sa se bontshang seo ba se etsang letsatsi le leng le le leng le beke).

## 3 Viaparo tsa sekolo 6

Ho balwa ho kopanetsweng (puisano)  
Sebedisa tsela ya ho bona horepa seo pale e buang ka sona.  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: Ditumantotshi a e l o u  
Kwetlisa ho ngola tlhaku tsena Bb.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 4 Viaparo tsa sekolo 8

Taka setshwantsho moo o apereng diaparo tsa hao tsa sekolo.  
Tiatsa dintlha tsa hao tsa boitsebiso  
Ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.  
Boikgathollo: Ngola diaparo tse ditshwantsong

## 5 Moshanyana e motjha sekolong 10

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa tsela ya ho bona ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: ditumantotshi a e l o u  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Cc.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe  
Mantswe a bonwang

## 6 Le amohetswe sekolong 12

Tshwants'ha tsela eo o ka amohelang moshemane kapa ngwanana e motjha sekolong  
Kutlwisiso: Tiatsa dikgeo ho bontsha kutlwisiso.  
Ho ngola dipolelo ka motswalle wa hao.  
Boikgathollo: (Fumana tsela ya ho ya sekolongmeizing ena)

## 7 Dipapadi 14

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: ra, pa, bo, ma  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Dd.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 8 Ke rata dipapadi 16

Taka setshwants'ho sa papadi eo o ratang ho e bapala  
Ngola dipolelo ka dipapadi tseo odi ratang/ o sa di ratang  
Ngola dipolelo ka papadi eo o ratang ho e bapala.  
Tsebisu ya ditshwants'ho ho dipotso tse kgethwang

## 9 Mooki o tla sekolong 18

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya eek a tjhe)  
Medumo : mo, se, hl, ba, k  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Ee.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 10 Mooki o re ... 20

Ho bopa mantswe ho hlaha ditshwants'ong. Qala ka Ke tlamehile...  
Ngola dipolelo tse tharo ka bophelo bo botle  
Ngola dipolelo tse qalang ka Nka... le Nke ke...  
Sebedisa maetsi  
Boikgathollo: nyalanya mantswe a le m ho ditshwants'ho

## 11 Phepo sekolong 22

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa bohlokwa ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: medumo ya th le m  
Kwetlisa tlhaku Ff.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

### Mantswe a bonwang

## 12 Dijo tseo re di jang 24

Taka ditshwants'ho sa seo o ka se fofonelang, latswang, amang, bonang le seo o ka se utlwang.  
Bolella motswalle ka ditshwants'ho tsa hao.  
Ngola mabitso a ditshwants'ho tsena tsa dijo.  
Ngola dipolelo tsena hape o sebedisa matshwao a nepahetseng a puo (kgutlo, makalo le potsu)  
Nyalanya mantswe le ditshwants'ho tse nepahetseng.  
Tshwaya dijo tseo wena le motswalle le di ratang.

## 13 Mosebetsi wa hae 26

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tse ka sehloohong ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: hl  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Gg.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang.

## 14 Ke etsa mosebetsi wa sekolo hae kamehla 28

Ka bobedi, tshwants'hisang.  
Taka mola pakeng tsa ditshwants'ho tse pedi tse nang le modumo o tshwanang (mohlala duma, dula)  
Ngola dipolelo ka ho etsa mosebetsi wa hae.  
Boikgathollo: Khalara mme o ngole mabitso setshwants'ong.

## 15 Dihlahobo 30

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tse ka sehloohong ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: ng le kg  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

## 16 Matsatsi a bohlokwa 32

Bala khalendara  
Botsa motswalle hore matsatsi a bona a tswalo a neng (ebe o ngola matsatsi thoko ho mabitso a bona)  
Tiatsa mabitso a bona kgweding ya teng khalendaraeng.  
Kwetlisa ho ngola letsatsi la hao la tswalo.

# Tema 2: Ba lelapa le metswalle

# Kotara ya I: Beke 6 - 8

## 17 Malapa ka ho fapana 34

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona.  
Thonya dintlha tse ka sehloohong ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo bo, le, hammoho le ha.  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Ii.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 18 Lelapa Leso 36

Taka setshwants'ho sa lelapa la heno  
Ngola mabitso a ditshwants'ho tsena tsa lelapa la heno.  
Ngola ka lelapa la heno.  
Boikgathollo ( kgetha mpho bakeng sa e mong le e mong wa lelapa. Bolela hore o tla fa mang eng).

## 19 Lenyalong 38

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tse ka sehloohong ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: ng  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Jj.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

## 20 Ke ne ke natfetsewe lenyalong 40

Tshwants'ha ka paleMake up a role play about the story.  
Ngola dinomoro ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng.  
Ngola polelo ka setshwants'ho ka seng.  
Boikgathollo: (Ho hlalaha dipotso tse kgethwang)

## 21 Metswalle ya ka e ratehang 42

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tse ka sehloohong ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo : hl, th, ng  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Kk.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 22 Metswalle ya ka 44

Tshwants'ha o thusa e mong.  
Ngola dipolelo ka ho thusa lapeng le sekolong  
Ngola dipolelo ka e mong ya o thusang  
Bapala papadi ya medumo ya mantswe

## 23 Re hlokomela diphoofolo 46

Palo e kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: th, hl, tsh, ts.  
Kwetlisa ho ngola modumo Ll.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang.

## 24 A re thusaneng 48

Eisa setshwants'ho sa phoofolo eo o nahanang hore e ka etsa motswalle wa sebele  
Ngola serapa ka pale  
Tiatsa medumo l le u dikgeong ho phethela mantswe  
Nyalanya ditshwants'ho ho bontsha nako ya letsatsi( hosing, motshehare kapa bosiu)

## 25 Malapa a hlwekileng 50

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo : u le i  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Mm.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 26 Lapeng 52

Taka setshwants'ho sa seo o sa rateng ho se etsa lapeng. Bolella motswalle ka setshwants'ho sa hao.  
Ngola dipolelo tse qalang ka ke rata... le Ha ke rate...  
Phethela mantswe o sebedisa mantswe a modumo wa ella, la, u  
Taka setshwants'ho sa seo o se etsang hosing, motshehare le bosiu

## 27 Re a ikwetlisa 54

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo : mo, ts, tsh, le ella  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Nn.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang

### lebokoseng la mantswe. Mantswe a bonwang

## 28 Boikwetliso le dipapadi 56

Bolella motswalle wa hao papadi eo o e ratang le eo o sa e ratang  
Phethela dipolelo ka (Ke rata kapa Ha ke rate)  
Ngola matsatsi a beke ka tatellano e nepahetseng.  
Taka setshwants'ho sa seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi ana  
Boikgathollo ( Qoqa ka setshwants'ho. Bolella motswalle hore hore ke dinto dife tse hole mm eke dife tse haufi)

## 29 Re ja hantle 58

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( Tshwaya ee kapa tjhe )  
Medumo :Phonics: ja, mm, ny  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Oo.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 30 Podi tshimong 60

Ka bobedi, tshwants'hisang pale.  
Nomora ditshwants'ho hoy a ka tatellano ya pale.  
Ngola polelo ka setshwants'ho ka seng.  
Tadima mebala. Bolella motswalle hore ke mebala efe eo o e fumanang ha o tswaka mebala ena.

## 31 Thusang 62

Ho balwa ho kpanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Tshwaya ee kapa tjhe)  
Medumo: tl, kg, ts, le tsw  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 32 Thusaneng 64

Tshwants'ha ho thusa lapengMake up a role play about helping at home  
Botsa motswalle e 5 hore ke mebala efe eo ba e ratisaneng. Ngola mabitso a bona le mebala ho phethela tafole.  
Ngola pale ka e mong eo o mo thusang  
Fumana tsela ya hao ho hlaha sekolong ho ya lapeng meizing ena



# Tema 3: Ho nka leeto

# Kotara ya 2: Beke 1 - 5

## 33 Taba tse monate 66

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Puo boemong ba mmui  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: a, e, ee  
Kwetlisa ho ngola ditlhaku Qq.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 34 Re nka leeto 68

Qoqa ka leeto leo o ka ratang ho le nka.  
Etsa setshwantsho hodima T-shirt ya hao ho bontsha seo o tlang ho se bona.  
Mabitsito-bitsito o sebedisa ditlhaku tse kgolo  
Ngola dipolelo ka sebaka seo o ratang ho se etela.  
Bapala papadi ya dimpho o sebedisa mang, hobaneng le lekopanyi hobane.

## 35 Re ya kae? 70

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( fana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: sh, tjh, tl, ph, ts  
Kwetlisa ho ngola ditlhaku Rr  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 36 Ke batla ho bona ... 72

Qoqa ka dibaka tseo o ka ratang ho di etela. O batla ho bona eng moo?  
Nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano ya diketsahalo paleng. Ebe o bolella motswalle pale eo o e bonang ditshwantshong.  
Ngola dipolelo ka seo o se bonang ditshwantshong.  
Taka ditshwantsho tsa difahleho fensetereng ya bese ebe o khalaria bese.

## 37 Bese mahaeng 74

Ho balwa ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( Fan aka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: kg, tl  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Hh.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 38 Ho feta ka hara moru 76

A re etseng ( taka ditshwantsho tsa seo bana ba se bonang)  
Hlakiso ya ho ngola ( ngola dipolelo ka ditshwantsho tsa hao)  
Hlakiso ya ho ngola (kenya lentse le nepahetseng)  
Boikgathollo (Bontsha mokganni wa bese ho tswa morumg meizing)

## 39 Re kganna toropong 78

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: tsh, ph, ny  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Tt.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 40 Ntja e balehile 80

Tshwantshisa ho bontsha hore o utwisisa pale.  
Nomora ditshwantsho tsa pale ka tatellano e nepahetseng  
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng  
Bapala papadi ya mantswe ho ikgototsa medumo

## 41 Re bona diphoofole tse hlaha, tse hlano tse tummeng 82

Palo e kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: sh, tl, hl, ph.  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Uu.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 42 Diphoofole tse ding 84

Etsa setshwantsho sa phoofole eo o rtang ho e bona. Bolella motswalle ka setshwantsho sa hao.  
Ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.  
Taka mola ho qetella dipolelo ho bontsha kutlwisiso ya pale.  
Qetella mantswe o sebedisa tsh, ph, tjh, kg. (Jwale nyalanya lentse setshwantshong se nepahetseng).  
Tatellano ya ntererwana: Phethela setshwantsho mme o se khalaria.

## 43 Re lewatleng 86

Ho bala ho kopanetsweng (moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: hl le qh

Kwetlisa ho ngola tlhaku Tt.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.

## 44 Re ntse re le lewatleng 88

Ho ngola lenane  
Ho ngola phousekarete  
Ho ngola matsatsi a beke ka tatellano.  
Ho bua ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi  
Ho ngola dipolelo ka seo o se etsang letsatsi le letsatsi.  
Kopanya matheba mme o khalaria setshwantsho.

## 45 Ke nako ya ho ya hae 90

Ho bala ho kopanetsweng(dihlooho)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: ll, kg, ts

Kwetlisa ho ngola tlhaku Ww.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 46 Re kgutlela hae 92

Taka setshwantsho ho supa kutlwisiso ya pale.  
Etsa dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.  
Ngola serapa ka nako eo o ileng wa ikutlwa o saetswe  
Bapala Papadi ya mantswe ho ikgototsa medumo.

## 47 Re kgutletse ka tlhaseng 94

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo, boemo ba mmui)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: ph, kg, q, ng  
Kwetlisa ho ngola tlhaku Xx.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 48 Re kgutlela sekolong 96

Bolela ditaba  
Ngola ditaba  
Bopa dipolelo ka ho kopanya dikarolo tse pedi.  
Taka tsela ya bese tatellanong ya pale ho bontsha kutlwisiso.

# Tema 4: Tikoloho ya rona

# Kotara ya 2: Beke 6 - 8

## 49 Sefeto 98

Ho balwa ho kopanetsweng ( moqoqo le boemo ba mmui)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho tsa se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: tsw, tsh, ll, n, hl  
Kwetlisa hongola tlhaku Xx.  
Ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 50 Re hae jwale 100

Lepa pheletso ya pale.  
Taka setshwantsho ka pale.  
Ngola pheletso ya pale.  
Bala pheletso ya pale.  
Khalaria ditshwantsho ka pale.

## 51 Sefako 102

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo le boemo ba mmui)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho tsa se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: tl, th, tjh  
Mongolo: Kopa polelo.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 52 Kamora sefako 104

Qoqa ka pale  
Nomora ditshwantsho ho bontsha tatellano ya pale. Jwale bolella motswalle pale.  
Ngola polelo ka setshwantsho ka seng.  
Hlalosa setshwantsho

## 53 Nkile ka bona lehlwa 106

Ho bala ho kopanetsweng ( moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho tsa se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( Nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse phethahetseng dipotsong tsena)  
Medumo: tjh, th, hl, ts, nk  
Mongolo: Kopa polelo.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 54 Lehlwa le bonolo le lesweu 108

Taka setshwantsho sa seo o nahanang hore Mosi o se entswe ha a ne a bapala lehlweng ( kamanyo)  
Kenya ditumantotshi ho qetella mantswe hore a nyalane le ditshwantsho.

## 55 Dinako tsa selemo tse mme 110

Ho bala ho kopanetsweng ( Puisano)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho tsa se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: hw, th, tl, hl, tjh  
Ngola dipolelo bukeng tsa dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 56 Nako eo ke e ratang 112

Bolella motswalle wa hao seo o se ratang le seo o sa se ratang ka nako e nngwe le e nngwe ya slemo. Bu aka diparotso re lokelang ho di apara ke e nngwe le e nngwe ya dinako tsena tsa selemo.  
Ngola dipolelo ka nako eo o ratang le eo o sa e ratang ya selemo.  
Hlalosa diagram e bontshang hore senqanqane se hola jwang ho tlaha ha e le lehe.  
Khalaria setshwantsho sa senqanqane.

## 57 Maemo a lehodimo kajeno? 114

Bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o bolele hore e tla ba boemo bo jwang letsatsi ka leng  
Araba dipotsa tsa kutlwisiso ka tjhate ya boemo ba lehodimo.

## 58 Karete ya tsa bolepi 116

Ngola boemo ba beke fatshe  
Tatellano ya ntererwana  
Mabitsito-bitsito Proper nouns

## 59 Ke nako mang? 118

Ho balwa ho kopanetsweng ( moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso ( nehelana ka dikarabo tsa dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: ts, hl, ll  
Mongolo : Kopa polelo.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe

## 60 Re bua ka nako 120

Ho bala tshupanako  
Tlatsa nako difahleho tsa tshupa nako  
Boikgathollo: ( seha tshupanako ho hlaha kamora buka mme o mamarisetse manaka ho yona. Bontsha metswalle nako tse fapaneng)

## 61 Ha re bueng ka nako hape 122

Ho bala ho kopanetsweng (Moqoqo)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonya dintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo : tsh, b, ngw, hl  
Mongolo: Kopa polelo.  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a hlahang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 62 Nako ya ho ...? 124

Nyalanya dinako tse ditshupanakong tsona  
Ngola nako, jwale taka manaka hodima ditshupanako ho bontsha dinako tse nepahetseng  
Peiso ya mantswe ho ikwetlisa medumo


## 63 Ke apara ho latela boemo ba lehodimo 126

Ho bala ho kopanetsweng ( Lesedinyana)  
Sebedisa se bonwang ho lepa seo pale e buang ka sona  
Thonyadintlha tsa sehlooho ho se badilweng  
Hlakiso ya kutlwisiso (Nehelana ka karabo ya dipolelo tse felletseng dipotsong tsena)  
Medumo: kg, ll, ny, ph  
Mongolo : Kopa polelo  
Ngola dipolelo bukeng ya dihlahakiso o sebedisa mantswe a tswang lebokoseng la mantswe.  
Mantswe a bonwang

## 64 Koranta ya ka 128

Bu aka ditaba tsa hao  
Ngola ditaba tsa hao  
Seha popo ya pampiri mme o e apese





Ha re baleng

Re kgutletse sekolong, ka mora nako  
e telele ya phomolo.

Dumela Molemo.

Dumela Amo.

Dumela Ati le wena Jabu.

Le ne le etsang ka nako ya phomolo?



Amo

Ke ne ke tjhaketse nkgono.



Sam

Ke ne ke ile lewatleng.

Ati




Ke ne ke le hae.

Woof  
woof!



Lolo

Jabu



Ke ne ke tjhaketse malome.  
Ke ne ke bapala le bomotswala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Dikolo di butswe.

Amo o ne a ile lewatleng.


Ati o ne a tjhaketse nkgono.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|          |           |        |         |
|----------|-----------|--------|---------|
| dumela   | lewatleng | butswe | malome  |
| dumedisa | lehaeng   | bula   | maobane |
| dula     | sekolong  | buka   | mane    |



Mantswe a  
tlwaelehileng

dumela  
nako  
bula



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



A A

a a

# Ke kgutletse sekolong



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o neng o se etsa ka nako ya phomolo.

A large rectangular area with a dotted blue border, intended for drawing. On the left side, there are three yellow stars arranged vertically. On the right side, there are three yellow stars arranged vertically.



Ha re ngoleng

Kgetha le leng la mantswe ho qetela polelo.

|           |   |
|-----------|---|
| lewatleng | Ke ne ke ile _____ ka nako ya phomolo.          |
| phomolo   | Ke ne ke bapala le bomotswala ka nako ya _____. |
| buka      | Ke bala _____ ya Sesotho.                       |



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se entseng ka nako ya phomolo.  
Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa

- hae
- lewatleng
- phomola
- dumela
- tjhaka
- nkgono

---

---

---

---

---

---

---



Boikgathollo

Ngola matsatsi a beke a siuweng. Etsa setshwantsho ka seo o tla beng o se etsa ka mehla, jwale ka ha le kgutletse sekolong. Jwale bolella motswalle wa hao: Morero wa beke


**Ka Mantaha ke tla ...**  
**Ka Sontaha ke tla ...**



Mantaha




Labobedi




---


---



Labohlano



---




Sontaha

---



Ha re baleng

Titjhere



Re apara diaparo tsa sekolo.  
Na diaparo tsa hao tsa sekolo di sa o lekana?



Sam


Diaparo tsa ka di nnyane. Ke tlamehile ho apara diaparo tsa sekolo tsa moholwane wa ka.

Bongi



Ke na le diaparo tse ntjha tsa sekolo. Di kgolo haholo. Mme o re diaparo tsa sekolo di tlamehile ho ntekana ho fihlela ke fihla kereiting ya bohlano.





Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa hao o apere diaparo tsa sekolo.



Ha re ngoleng

Phethela karete ena ebe o taka setshwantsho sa hao.

Lebitso la ka ke \_\_\_\_\_.

Ke sehlopheng sa \_\_\_\_\_.

Ke dilemo di \_\_\_\_\_.

Sekolo sa ka ke \_\_\_\_\_.





Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka diaparo tsa sekolo.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

thae

borikgwe

baki

dikausu


dieta

mose

hempe

kepisi

Large empty writing area with horizontal lines for practicing writing.



Boikgathollo

Bontsha mabitso a diaparo tse na.



Vertical writing area with a red pencil pointing to the top cell containing the word 'thae'. Below it are four empty cells for writing other clothing items.






Ha re baleng



Molemo

Ke nna Molemo. Ke motjha sekolong sena.  
Ke tswa sekolong se seng. Ho bodutu mona.

“E ka re nkabe ke na le bakgotsi.”  
Ho rialo Molemo.



Lolo



Ati

Ati le Lolo ba bona Molemo a eme a le  
mong. Ba ya ho yena.

“Dumela Molemo, o batla ho bapala le  
rona na?” ho bolela Ati.




Ati

"O ka bapala le rona."  
Ho bolela Amo.

Molemo o thabile hobane o fumane metswalle.



Molemo



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Molemo o motjha sekolong.  |  |
| Ati le Amo ba bua le yena. |  |
| Molemo o thabile jwale.    |  |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

|        |       |      |          |
|--------|-------|------|----------|
| bapala | batla | yena | bakgotsi |
| papadi | tlama | yane | bakgothu |

ho  
ka  
bona



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



C C c c

# Le amohetswe sekolong




Ha re etseng

Ka dihlotshwana, etsang tshwantshiso ya ka moo le tla amohela moshanyana kapa ngwanana e motjha.



Ha re bueng

Botsa metswalle e 5 hore ke buka efe eo b aka ratang ho e bala ebe o tlotsa sedikadikwe se thoko ho buka.



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



○ ○ ○ ○ ○



Ke buka efe eo metswalle e e ratileng ka ho feta?

Ke buka efe eo metswalle e sa e ratang haholo?



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ho fihla ha hao sekolong o sa tsebe motho. Sebedisa a mang a mantswe ana ho ngola dipolelo.

- ke mong
- bodutu
- ha ke
- tsebe
- motho
- bapala

Blank writing area with horizontal lines.




Ha re ngoleng Tlatsa mantswe ana makharetjhing a mantswe a nepahetseng.

- budutu
- kopa
- nyamela
- ente
- otla
- empa
- fiela
- poso
- matla
- katse
- jwang
- sesene
- pitsi
- mollo
- letsatsi



Boikgathollo Thusa moshanyana e motjha ho fumana tsela ya ho ya sekolong. Bolella motswalle wa hao dibaka tseo a tla fetang ho tsona.





Ha re baleng

Ati



Ke rata ho matha ke tloa.



Bongji

Ke rata ho bapala bolekemaipatile. Ke papadi ya ho ipata. Ke rata ho fetoha le ho bapalla ntlong e sefateng. E hodimo sefateng. Ke se we.

Molemo




Re rata ho bapala bolo.

Ke rata ho bapala kgati.



Jabu



Ke rata ho matha ke tlola.

Mosi



Lebo

Lebo o rata ho bapala, empa ha a tsebe ho tsamaya. O bapala le ntja. Kaofela re rata ho bua le yena.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.

Titjhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |        |        |         |
|--------|--------|--------|---------|
| rata   | papadi | bolo   | matha   |
| ratana | paka   | boka   | mathisa |
| ratile | pata   | bolong | matheka |



Mantswe a tlwaelehileng

rata  
bapala  
matha




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



D D d d

# Ke rata dipapadi



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa dipapadi kapa papadi eo o ratang ho e bapala.



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tse na. Kgetha mantswe a nepahetseng lenaneng le hlahlamang.

netebolo

ho tlola

ho matha

ho ya sekolong

Ke rata

Ha ke rate

Ke rata

Ha ke rate



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka dipapadi tseo o di ratang kapa papadi eo o ratang ho e bapala. Sebedisa a mang a mantswe ana ho o thusa.

matha

bapala

rata

papadi

hola


natefela

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe lentsweng le nepahetseng.




A bolo ya maota

B diketo

C morabaraba

D bolo



A bolo

B ho sesa

C diketo

D netebolo




A bolelemaipatile

B rakibi

C diketo

D morabaraba




A bolo

B diketo

C morabaraba

D lebelo




A ho sesa

B diketo

C kgati

D bolo



A kgati

B diketo

C morabaraba

D tenese



Ha re baleng



Mooki o tlele sekolong ho hlahloba mahlo a rona tsatsing lena.

Amo o hloka diborele hobane ha a bone hantle. O tlamehile ho dula moleng o ka pele tlelaseng.





Ati

Mooki o kopa hore re bale karete e leboteng.

Thabo ke sefofu. Re mo thusa ho tsamaya.

O na le buka ya mongolo wa boreili hore a tsebe ho bala mantswe ka menwana.



Ha re ngoleng

Bala pale. Jwale etsetsa tlhaku e pela karabo e nepahetseng sedikadikwe.

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Mooki o tlike ho hlahloba: |         |
| A                          | matsoho |
| B                          | mahlo   |
| C                          | maoto   |
| D                          | ditsebe |

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Ke mang a hlohang diborele? |       |
| A                           | Mary  |
| B                           | Jabu  |
| C                           | Susan |
| D                           | Amo   |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Ke mang ya tlileng sekolong sa heso? |                       |
| A                                    | Naaka                 |
| B                                    | Rasetimamollo         |
| C                                    | Mooki                 |
| D                                    | Mokganni wa ambulanse |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lebitso le letla la pale ke lefe? |                       |
| A                                 | Amo o fimana diborele |
| B                                 | Ngaka e tla sekolong  |
| C                                 | Re hlohlojwa mahlo    |
| D                                 | Ana o a utlwa?        |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |        |          |      |        |
|--------|--------|----------|------|--------|
| mooki  | sekolo | hlahloba | bala | kopa   |
| mosuwe | sefofu | hlano    | bana | karete |

Mantswe a tlwaelehileng

tsatsi  
tiile  
bala




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



E E e e



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho mme o bolelle motswalle wa hao hore mooki o re a etse jwang.



Hlatswa matsoho.



Hlatswa meno.

Ja ditholwana  
le meroho.

Robala ka nako.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo ka seo mooki a reng o se etse.

Ke tlamehile

Ke tlamehile

Ke tlamehile



Ha re ngoleng Qetella dipolelo tsena.

pheha

bina

kganna

roka

penta

tantsha

Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho

Ha ke tsebe ho

Ke tseba ho



Boikgathollo Bapisa mantswe ana le ditshwantsho tse nepahetseng.


sehlaha

buka

letata

mokoko





Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o.



Ati

Re thabile.

Re thabetse dijo tse monate.

Mme o pheha dijo tse monate. Mme o pheha diahammele. Lolo le yena o batla dijonyana.



Sam



Ke rata ho ja dihwete.  
Di thusa mahlo a ka.  
Meroho e thibela mafu.

Mosi o a kula. Ha a batle ho ja.

Na o rata meroho?



Nomsa



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Sam o a kula.            |  |
| Dihwete di thusa mahlo.  |  |
| Meroho ha e thuse mahlo. |  |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



|         |        |      |        |         |
|---------|--------|------|--------|---------|
| thaba   | monate | dijo | rata   | kula    |
| thabile | mosa   | sejo | lerato | mokudi  |
| thibela | mose   | mejo | serati | kulelwa |

Mantswe a tlwaelehileng

fepa  
monate  
dijo



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



F F f f

# Dijo tseo re di jang



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntho eo o ka e:

|          |          |        |
|----------|----------|--------|
| nkgelang | latswang | bonang |
|          |          |        |
| utlwang  |          | amang  |
|          |          |        |




Ha re ngoleng

Tlatsa lentswe le nepahetseng setshwantshong se seng le se seng.

- lebese
- borotho
- dinawa
- mahe
- tlhapi
- apole
- tjhese
- nama
- kuku
- papa




tjhese \_\_\_\_\_



Ha re ngoleng

Ngololla dipolelo tse na o sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.




|  |
|--|
| jabu o rata tjhese   |
| Jabu o rata tjhese  |
| bongi o ja nama beke e nngwe le e nngwe  |
| na o rata dinawa   |
| atjhe ke dihile mahe   |



Boikgathollo

Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng. Tshwaya dijo tseo wena le motswalle wa hoa le di ratang.



|                       | papa | khabetjhe | kuku | dipompong | moroho |
|-----------------------|------|-----------|------|-----------|--------|
| Ke rata               |      |           |      |           |        |
| Motswalle waka o rata |      |           |      |           |        |



Ha re baleng

Ke nna Mosi ha ke rate ho etsa  
mosebetsi wa sekolo hae.

Ha ke rate ho dula hae.

Ke rata ho tjhakela bakgotsi ba  
ka.

Ke rata ho bapala le bona.

Titjhere o re kgothaletsa ho  
bala ha re le hae.



Mosi



Ho bohlokwa ho etsa mosebetsi wa sekolo ka nako.  
Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.  
Ke rata ho balla mme dipale tseo re di entseng sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

Mosi o rata ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.

Titjhere o re kgothaletsa ho bala ha re le hae.

Mme o rata ho hlahloba dibuka tsa ka tsa sekolo.



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tswaelahileng

|          |         |          |      |             |
|----------|---------|----------|------|-------------|
| hlahloba | tlameha | tjhakela | dula | kgothaletsa |
| bohlokwa | kgutla  | titjhere | duma | bakgotsi    |
| sehlopha | tlama   | tjheka   | disa | lekgowa     |

dula  
rata  
mosebetsi



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



G G g g



Ha re etseng



Ka bobedi, etsang tshwantshiso ya Mosi a hana ho etsa mosebetsi wa sekolo hae. E mong wa lona e be titjhere. Bolella Mosi bohlokwa ba ho etsa mosebetsi wa sekolo hae.



Ha re bueng

Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng. Jwale qoqela motswalle pale.



3



2



1

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_



1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_



- 1
- 2
- 3



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

Words in boxes for a word search:

- utswa
- betla
- thuba
- fuputsa
- bina
- besa
- ruta
- tshela
- phela
- letjhoba
- sheba
- bua
- tshela
- reka
- raoha
- fela

Wheel of words activity with consonants: tsh, sh, tjh, th, ph.



Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa o, le hl.



Kajeno ke 20 Hlakubele.

Re ngola hlahlobo.

Ati le Amo ha ba tla sekolong.

Ke tseba ho bala le ho ngola  
hobane ke etsa mosebetsi wa  
hae kamehla.



Molemo

Titjhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe.  
Ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo hae, ke nto  
bapala.  
Ke sebetsa hantle haholo sekolong.



Ha re ngoleng


Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao  
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|  |  |
|--|--|
| Re ngola hlahlobo kajeno.                      |  |
| Titjhere o babatsa mosebetsi wa ka o makgethe. |  |
| Re ngola hlahlobo ka la 5 Hlakubele.           |  |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa  
mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya  
dihlakiso.



Mantswe a  
tlwaelehileng

|         |            |          |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| ngola   | dihlahlobo | makgethe | tlo   | sekolong |
| lengolo | hlakubele  | kgomo    | tlang | hobaneng |
| mongodi | bohlokwa   | kgopo    | ntlo  | mang     |

ngola  
dutse  
mang



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise  
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



H H h h



Ha re etseng

# Alemanaka


Bua le metswalle ya hao ka matsatsi a bona a tswalo.  
Ngola mabitso a bona ho latela matsatsi a bona a tswalo  
alemanakeng.



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a tswalo a metswalle ya hao e mene.  
Etsa sedikwadikwe alemanakeng.

| Lebitso la motswalle | Letsatsi la tswalo |
|----------------------|--------------------|
| Molemo               | 15 Lwetse          |
|                      |                    |
|                      |                    |
|                      |                    |
|                      |                    |



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola letsatsi la hao la tswalo.

Letsatsi

Kgwedi





Ha re baleng



Bona lelapa la ntate Bosiu.

Lelapa la ha bo Jabu le leholo.

Jabu o dula le nkgono,  
moholwane le dikgaitsemi.

Bana ba bang ha ba na  
batswadi. Re hloka ho ba thusa.



Lolo

Lapeng la boAti ho na le banana ba babedi feela.

Amo ha a na ntate le mme.

Re hloka ho mo thusa haholo.


Batho ba bang ba na le dikatse kapa dihlapi  
kapa nako tse ding le dinku e le diphoofolo tsa  
setswalle.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao  
lena ✓ Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|   |  |
|---|--|
| Habo Ati ho na le banana ba babedi feela. |  |
| Amo ha a na ntate le mme.                 |  |
| Malapeng ohle ho na le bana.              |  |




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2  
ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| bona   | lelapeng | haeno  | bana   |
| bosiu  | lelapa   | haholo | ba     |
| bonolo | lapa     | habo   | bapala |

Mantswe a  
tlwaelehileng

ha  
le  
hona




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise  
mantswe a ka lebokoseng la mantswe.




I I i i

# Lelapa Leso



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa lelapa leno.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe ana lelokong le nepahetseng la medumo.

bola

bina

bopa

botsa

buile

rua

fepa


fahla

tlamoha

qoqa

reta

tsamayang



---



---

---



---

---



---

---



---



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka lelapa leno.  
Sebedisa mantswe a ka tlase ho o thusa.

lerato

lelapa


moholwane

kgaitsemi

moholo

monyane

Blank writing area with four horizontal lines for practicing writing words.




Boikgathollo

Nahana hore o ka fa ba lapa leno dimpho dife.  
Tshwaya mpho eo o seng o fane ka yona lenaneng.  
Sebedisa dimpho kaofela.

E re:

Ke tla fa mme mose o motjha hobane o  
rata mese e metle.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  <input data-bbox="557 1635 621 1696" type="checkbox"/> |  <input data-bbox="921 1635 986 1696" type="checkbox"/> |  <input data-bbox="1364 1635 1428 1696" type="checkbox"/> |
|  <input data-bbox="557 1964 621 2025" type="checkbox"/> |  <input data-bbox="921 1964 986 2025" type="checkbox"/> |  <input data-bbox="1364 1964 1428 2025" type="checkbox"/> |



Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa ng.



Bongi

Malome Molemo o nyetse mmangwane Boitumelo ka Moqebelo.

Monyadi o ne a le motle. A apere hantle. Ho ne ho na le batho ba bangata lenyalong.

Baetsana ba mmangwane Boitumelo ba bina ha monate.

Ka nako ya dijo, Bongsi o ile a mathela dipitseng. O ne a batla ho bona se ka dipitseng.



Bongi e bile sethoto.  
 O ne a matha ka mora Lolo.  
 A wa, a utlwa bohloko letsohong.  
 A tlameha ho ya tleliniking.  
 Ngaka ya re: o entse eng?



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓ Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bongi o lemetse letsoho.     |  |
| Malome Molemo o ile a nyala. |  |
| Bongi o ile tleleniking.     |  |



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|       |         |           |             |           |
|-------|---------|-----------|-------------|-----------|
| eng   | neng    | hobaneng  | dipitseng   | mang      |
| jwang | bongata | mmangwane | tleleniking | letsohong |

Mantswe a tlwaelehileng

ho  
 ne  
 ka



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na.  
 Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



J J j j



Ha re etseng



Etsa tshwantshiso ka se etsahetseng ka Bongi lenyalong.  
Sebedisa dibapadi tse latelang:


- Bongi
- Lolo
- Mme
- Ngaka



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ditshwantshong tse latelang ka ho hlahlamana, 1-4.  
Bolella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong tsena.





Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng se ka leqepheng le letshehadi.  
Sebedisa mantswe a latelang ho o thusa.

tleliniki

ntja

sefate


ntja

mokotlana

ngwanana

ho wa

Blank writing area with horizontal lines for practicing writing.



Boikgathollo

Fumana mme o etse sedikadikwe karabong e nepahetseng.



**A** kwatile

**A** mobe

**A** tsofetse

**A** pula

**B** thabile

**B** halefile

**B** motjha

**B** letsatsi

**C** halefile

**C** motle

**C** o dutse

**C** hatsetse



Ha re baleng



Re hloka metswalle e lokileng.

Na o na le motswalle? Ke mang?

Ati le Amo ba bapala ba le babedi.

Ba rata ho bapala diketo, ho ngola le ho raha bolo.



Mme wa Bongi o a kula. O kulela lapeng.  
 Bongi o thusa mme wa hae ka ho kga metsi, ho kgetha koro le ho pheha.  
 Phuthi le Hlompho ba rata ho thusa Bongi.



**Ha re ngoleng**

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓  
 Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ati le Amo ke metswalle.             |  |
| Ati le Amo ba rata ho bapala diketo. |  |
| Mme wa Bongi o a kula.               |  |



**Tlotlontswa**

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



**Mantswe a tlwaelehileng**

rata  
 raha  
 kula

|         |        |        |       |      |
|---------|--------|--------|-------|------|
| hloka   | bapala | phuthi | ngola | rata |
| hlompha | babedi | thusa  | mang  | raha |




**Ha re ngoleng**

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
 Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



K K k k



Ha re etseng

Sehlopheng sa lona, etsang setshwantsho ka motswalle ya hloakang thuso ya lona.



Bolela hore bothata ba hae ke bofe, hore o tla mo thusa jwang.



Ha re ngoleng

Ngola seo o ka se etsang ho thusa hae le sekolong.



1 Kamoo nka thusang kateng sekolong

---



---



---



---

2 Kamoo nka thusang kateng hae

---



---



---



---



Ho thusa

3 Kamoo nka thusang metswalle

---



---



---



---

4 Ke mang ya nthusang?

---



---



---




---



Boikgathollo

Ke mang ya tla fihla habo Ati pele? Nka sente o e bidikise. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi, ha ho hlaha ka botshehading, tsamaya ha nngwe ho ya habo Ati. Ya tla fihla pele habo Ati, ke mohlodi. Ha o fihla lentsweng, le bale.





Ha re baleng



Lolo ke ntja e thibaneng ditsebe,  
e rata ho matha ka mora katse.

Maobane katse e balehetse  
hodima sefate, ntja e ile ya  
hloleha ho e fumana.

Katse e ne e tshaba ho theoha  
sefateng.



Ke ile ka palama lere ho lata katse.

Mosi o ile a nthusa.

Re ile ra neha katse dijo.

Ka mora moo ya robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tsena mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓  
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Katse e mathisitse ntja.

Katse e palame sefate.

Ati o theotse katse sefateng.




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlokiso.

|       |            |          |        |        |
|-------|------------|----------|--------|--------|
| matha | balehetse  | hloleha  | tshaba | nthusa |
| thaba | katse      | hlompha  | tshasa | thusa  |
| ratha | hlokometse | hlopheha | tshosa | thunya |

Mantswe a tlwaelehileng

ha  
ba  
re



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



L L | I I











Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ho qetela mantswe a na.  
Sebedisa medumo e latelang.

pi   fa   uk   k   ru

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| tjhi__ __si   | b__ __a   | se__ __te   | n__ u  | le __arua   |



Boikgathollo

Bapisa ditshwantsho tse latelang ho bontsha hore ke hoseng, motsheare le bosiu.



hoseng  
motsheare  
bosiu





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **hl**, le **es**.



Re rata ho hlwekisa malapa a bo rona.

Ke a fiela, mme o hlatswa dijana.

Ntate o hlakola lerole.

Kgaitsemi o pheha meroho.

Lesea leso le a seba.



Ha ho hlwekile ke a bapala, ebe ke bala buka ho fihlela ke robala.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓  
Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Mme o rata ho hlatswa difensetere. |  |
| Ntate o rata ho hlakola lerole.    |  |
| Ke bala buka ha ntlo e hlwekile.   |  |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|           |       |             |          |       |
|-----------|-------|-------------|----------|-------|
| hlatswa   | lesea | ntate       | hlweka   | thusa |
| hlwekisa  | leso  | ntatemoholo | hlwekisa | thuso |
| hlokomela | leno  | nta         | hlwela   | thula |

Mantswe a tlwaelehileng

ho rona mme




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



M M m m



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o sa rateng ho se etsa lapeng la heno.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o sa rateng ho se etsa.

Ha ke rate ho





Ke rata ho



**Ha re ngoleng**

Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang qetellong ya mantswe.  
Bapisa mantswe ana le setshwantsho se nepahetseng.

ella   la   la   u

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| hlw ___   | fie ___   | nk ___   | roba ___  |



**Boikgathollo**

Etsa setshwantsho ka seo o se etsang hoseng, motshoare le bosiu.



**Hoseng**



**Motshehare**



**Bosiu**



Ha re baleng



Titjhere ya ka e re ho bohlokwa  
ho bapala dipapadi.

Letsatsing lena ke mokete o  
moholo.

Ke mokete wa mabelo.

Ke rata ho bapala netebolo.


Dikolo tse ngata di kenetse  
tlhodisano ya mabelo.

Mosi o bapala netebolo ka Mantaha le Labone.

Bongi a ka lahlela bolo hole.

Ha a le hole re mo opela mohafi.

Ka tsatsi le leng bolo ya thuba fensetere ya sekolo.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓  
Kapa tseo o sa dumellaneng le tsona ka letshwao lena ✗.

Dipapadi di bohlokwa ho rona.

Mosi o bapala bolo ka Mantaha le Labone.

Bongi o thubile fensetere.



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| letsatsi | mokete | tswella  | tshepa |
| tsola    | moholo | shebella | tshepo |
| tsamaya  | mose   | buella   | tsheha |

Mantswe a  
tlwaelehileng

haholo  
wa  
lena




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



N N

n n



Ha re etseng

Nahana ka dipapadi tseo o di ratang.

Qoqela motswalle wa hao ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka dipapadi tseo o di ratang le tseo o sa di rateng.


Ke rata

Ha ke rate



Ke \_\_\_\_\_ bolo.

Ha \_\_\_\_\_ netebolo.



Ke \_\_\_\_\_ ho sesa.




Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka ho hlahlamana, o qale ka Sontaha.


Etsa setshwantsho ka seo o ratang ho se etsa ka le leng la matsatsi.

|           |  |
|-----------|--|
| Mantaha   |  |
| Sontaha   |  |
| Laboraro  |  |
| Labobedi  |  |
| Labohlano |  |
| Moqebelo  |  |
| Labone    |  |



Boikgathollo

Tadima setshwantsho sena. Bua ka seo se bonang.  
Qoqela motswalle wa hao ka dintho tse haufi le tse hole.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.

Three horizontal lines for writing.



Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa oh, le al.



Ke rata ho ja meroho e tswang tshimong  
yeso. Meroho e thibela mafu.

Re jala dinawa le dierekisi.

Re jala hape ditapole le ditamati.

Ke ntsha leholo beke e nngwe le e nngwe.

Ke nosetsa dijalo ha pula e sa ne.

Ka tsatsi le leng podi e ile ya ja dijalo  
tsohle tshimong.  
Ka e lelekisa ya baleha.



**Ha re ngoleng** Araba dipotso tsena.

O lema eng tshimong?

O nesetsa neng dijalo?

Ke eng e ileng ya ja dijalo?



**Tlotlontswa**

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |       |          |         |
|--------|-------|----------|---------|
| jara   | mmele | nyorilwe | nwa     |
| ja     | mmino | lenyora  | monwang |
| dijalo | mme   | lenyalo  | nwele   |



**Mantswe a tlwaelehileng**

moroho  
mafu  
lona



**Ha re ngoleng**

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



O O o o



Ha re etseng

Ka bobedi, etsang tshwantshiso ka podi e jang tshimong.  
Ke mang eo e tla ba podi?



Ha re ngoleng

Shebang ditshwantsho tsena le motswalle wa hao. Di beheng ka ho hlahlamana.



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka seo o se bonang setshwantshong.  
Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

podu

meroho

jele

heke

lelekisa

---



---



---




---



---



---



Boikgathollo

Sheba mebala ena.  
Qoqela motswalle wa hao hore ha o kopanya mebala e fapaneng o fumana mmala o fe.



# Ho kopanya mebala



Mebala ya motheo:



kgubedu



tshehla



bolou

Ere:

Ha ke kopanya mmala o mokgubedu le o mosehla ke fumana \_\_\_\_\_.



kgubedu

+



tshehla

=



mmala wa lamunu



bolou

+



tshehla

=




tala



kgubedu

+



bolou

=



perese



Ha re baleng



Nkgono wa ka o se a hodile.

Ke mo thusa ho tsamaya.

Nkgono o ikokotlela ka lere la tshepe.

O tsamaya butle haholo.



Lapeng re ya ratana.  
 Re rata ho thusana.  
 Re thusa mang kapa mang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo tse na mme o tshwaye tseo o dumellanang le tsona ka letshwao lena ✓  
 Kapa tseo o sa dumellanang le tsona ka letshwao lena ✗.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nkgono wa ka o motjha.     |  |
| Thabo o na le batswadi.    |  |
| Lapeng lesa ha re thusane. |  |



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|                     |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ikokot <b>le</b> la | n <b>kg</b> ono   | t <b>sa</b> maya  | b <b>at</b> swadi  |
| but <b>le</b>       | n <b>kg</b> opola | let <b>sa</b> tsi | mot <b>sw</b> adi  |
| sepet <b>le</b> le  | k <b>g</b> opolo  | let <b>so</b> pa  | mot <b>sw</b> alle |

Mantswe a tlwaelehileng  
 ka  
 rata  
 dula




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na.  
 Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



P P p p



Ha re etseng

Amo ha a rate ho thusa lapeng. Etsa tshwantshiso o bolella Amo hobaneng a tshwanela ho thusa.



Ha re ngoleng

Fumana hore na ke bo mang ba ratang mebala efe.

Botsa bana ba bahlano sehlopheng sa lona hore ba rata mebala efe haholo.

| Lebitso | Mebala eo ke e ratang haholo |
|---------|------------------------------|
|         |                              |
|         |                              |
|         |                              |
|         |                              |
|         |                              |
|         |                              |
|         |                              |



Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo tsena ho tswa ho lekgathe lejwale ho ya ho lekgathe lefatile.

Ke a thusa lapeng.


Maobane \_\_\_\_\_.

Molemo le Amo ba theoha bese.

Maobane ba \_\_\_\_\_.

Re bapala pakeng.

Maobane re \_\_\_\_\_.



Boikgathollo

Ngola mantswe ana mabokoseng a modumo a nepahetseng.

- bitsa
- phela
- buu
- thuba
- jala
- tlatsa
- nyala
- phehella
- tsuba
- qeta
- ata
- nera
- file
- ngala
- ela
- tsebe
- lla
- roma
- opa

A large Ferris wheel is the central focus, with ten empty carriages for writing. The wheel's central hub is connected to the spokes by five circular nodes containing the letters: 'th' (top), 'ng' (top-right), 'ny' (right), 'ph' (left), and 'ts' (bottom-left). Each carriage is connected to the wheel by a spoke. The background is a vibrant illustration of a playground with a blue slide, red swings, a wooden climbing structure, and a green bench under a clear blue sky.



Ha re baleng

Tsatsing lena titjhere o re qoqetse taba tse monate.

O re bolelletse hore re nka leeto la sekolo ka bese. Re tsamaya beke kaofela.

Re ne re thabile haholo.

Bongi




"Ke batla ho ya lewatle," ho bolela Bongsi.

Sam



"Ke tshaba metsi a lewatle," ho bolela Amo.  
"Lewatle le na le maqhubu," ho bolela Molemo.

Jabu



"Ke batla ho bona diphoofolo tse hlaha," ho bolela Thabo.

Re ne re thabile hakakaang.



Ati

Ho ne ho le monate haholo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bongi o ne a batla ho ya kae?

O ne a batla ho ya

Thabo o ne a batla ho bona eng?

O ne a batla ho bona

Bana ba nka leeto nako e kae?

Ba nka leeto la




Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|       |          |          |        |
|-------|----------|----------|--------|
| bala  | sefate   | titjhere | leeto  |
| bana  | sebakeng | thabile  | seeta  |
| batla | monate   | metsi    | seella |

Mantswe a tlwaelehileng

re  
ya  
le



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Q Q q q



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore na o batla ho ya kae le hore o batla ho bona eng.  
Etsa setshwantsho hodima seaparo ho bontsha hore o tla bona eng.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso  
la hao.

|                           |
|---------------------------|
| <p>-----</p> <p>-----</p> |
|---------------------------|

Ngola mabitso ana o qala ka tlhaku tse kgolo.

| ati | amo | molemo | mosi | thabo |
|-----|-----|--------|------|-------|
|     |     |        |      |       |

Ngola mabitso a metswalle ya hao e mene.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse pedi o re bolelle hore Bongji le Thabo ba batla ho ya kae.

Blank writing area with horizontal lines for text.





Boikgathollo

Fana ka dimpho, kwala mahlo, o behe menwana ya hao hodima dimpho tsena. Bolela hore o tla fa mang dimpho tsena. Hobaneng o nahana hore mpho ena e bohlokwa ho motho eo o mo fang yona. Kgetha mpho ya hao, ya titjhere le ya e mong le e mong wa metswalle ya hao. Ya tla fana ka dimpho kaofela pele, ke mohlodi.

E re:

Ke tla fa titjhere sekgele hobane o dula letsatsing tsatsi le leng le le leng.





Ha re baleng



Re ya kae?

Re ilo bona diphoofolo tse hlaha.

Re tlo ya lewatleng.

Re tsamaya ka bese ya sekolo.

Re shebile mmapa ho bona sebaka sena.



Jabu

"Ke batla ho bona leruarua," ho bua Ati.



Ati

"Ke batla ho tjheka mokoti o tebileng lebopong la lewatle," ho rialo Jabu .

"Ke batla ho bona tau e tshehadi," ho bua Bongi.



Bongi



**Ha re ngoleng** Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Ati o batla ho bona eng?

Ati o batla ho bona

Bongi o batla ho bona eng?

Bongi o batla ho bona

Thabo o batla ho etsang?

Thabo o batla ho



**Tlotlontswa**

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|         |        |         |          |          |
|---------|--------|---------|----------|----------|
| sheba   | tjheka | batla   | phoofolo | tsamaya  |
| shebile | tjhesa | lewatle | pheha    | tsela    |
| leshome | tjheha | tloha   | phela    | letsatsi |

**Mantswe a tlwaelehileng**



o  
ke  
ho



**Ha re ngoleng**

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



R R r r



Ha re etseng



Bolella motswalle wa hao ka dibaka tseo o ratang ho di tshakela. O batla ho bona eng moo?



Ha re ngoleng

Tereisa mela ho fumanahore bana ba batla ho bona eng.



Jabu




Bongji



Mosi



Ati





Ha re ngoleng

Ngola polelo ka seo o se bonang setshwantshong.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

palame

mofao

mekotla

robotse


bana


Blank writing area with horizontal lines.



Ha re ngoleng

Ngola dinomoro ka ho latellana ditshwantshong tsa 1–3. Bontsha tatelano  
e nepahetseng. Bolella motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa **kg**, le **ng**.

Ka Mantaha.


Re tsamaya ka bese.

Bese e tsamaya morung. Re bona matlo a manyane a pentilweng ka mmala o mosweu le o motala.

Ho lefifi morung ona.

Difate tsa teng di teteane hape di kgolo.

Lolo, e bohola dikgomo le dintja tseo e di bonang.





Mosi o tshwere ntja ka beseng.  
Ntja e bohola kgomo e haufi le moru.



Ntja e batla ho tloa.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba feta kae ka bese?

Bana ba feta haufi le

Hobaneng ntja e bohola?

Ntja e bohola

Ke eng tse teteaneng morung?

di teteane.

Ho na le eng ka mora moru?

Ho na le

ka mora moru.



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

tsamaya

kgolo

matlo

tshwere

morung

tsela

kgomo

tlola

tshwene

sefateng

Mantswe a  
tlwaelehileng

ka  
le  
re




Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.


S S

s s



Boikgathollo

Etsa ditshwantsho tsa difahleho ka fensetereng ya bese. Kgabisa bese ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.

Handwriting practice area with five horizontal blue lines on a white background, enclosed in an orange border.



Ha re ngoleng

Etsetsa mantswe a nepahetseng sedikadikwe.

|        |    |    |          |
|--------|----|----|----------|
| Sekepe | se | di | tebile.  |
| Batho  | o  | ba | bangata. |
| Dijo   | e  | di | monate.  |
| Sekolo | se | di | kene.    |
| Mme    | ba | o  | fihlile. |

Re sebedisa makopanyi a tsamaelanang le senlongwapele sa lebitso.





Ha re ngoleng Tlatsa lentswe le nepahetseng dipolelong.

tloa ka feta

Ntja e batla ho \_\_\_\_\_ ka beseng.

Bana ba tsamaya \_\_\_\_\_ bese.

Bese e \_\_\_\_\_ pela moru.



Boikgathollo Bontsha mkganni wa bese tsela ya ho tswa ka morung.





Ha re baleng



Bese e ya Gauteng.

Re bona makoloi a mangata le mosi o motsho.

Re bona batho ba theosa ba nyolosa le seterata.

Ntja e tlolela ka ntle ho bese. E batla ho tshwara katse e nang le mebala e fapaneng.

E batla ho bapala le ntjanyana tse ka ntle ho bese.

Molemo o bitsa ntja.

Ntja e a baleha.



Re ka kgutlisa ntja jwang?  
 "Ntja, kgutla!" ho bitsa  
 Molemo.



Ha re ngoleng Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.


Bana ba bone eng Gauteng?

Bana ba bone

Hobaneng ntja e balehile ka beseng?

Hobane e ne e batla ho bapala le

Ke mang ya bitsitseng ntja hore e kgutle?



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|       |        |                |           |
|-------|--------|----------------|-----------|
| tlola | motsho | sephethephethe | nyolosa   |
| tloha | botsho | pheha          | ntjanyana |
| tlosa | tshoha | phetha         | lenyora   |

Mantswe a  
tlwaelehileng

ho  
o  
a



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
 Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise  
 mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



T T t t



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa ntja e baleha beseng.  
Bontsha ka moo molemo a bitsang ntja ka teng.



Ha re ngoleng

Nomora ditshwantsho tsena ka tatellano e nepahetseng.



Ha re ngoleng

Ngola pale ka seo o se bonang setshwantshong.

Blank writing area with horizontal lines for practicing the activity.



Boikgathollo

Ke mang ya tla fihla beseng pele? Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha botshehadi ba sente tsamaya ha nngwe ho ya beseng. Ya tla fihlang pele beseng, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.



jwang

motshehare

mmila

sootho

bese

tshwere

beseng

tshimo

sefateng

morung

tseba

tsamaya

hlola

hlapa

hlaha

kgoho

kgolo

tloo

tlosa

tlola

hobaneng

eng

mora

mollo

mosi





Ha re baleng

Re sebakeng sa diphoofolo tse hlaha sa Kruger.

Re bona tlou le tshukudu, ke batla ho bona noha.

Bana ba shebile ka ntle ho fensetere.

Ba batla ho bona diphoofolo tse hlaha.

Molemo o bona tau e shebile tshukudu.







Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa phoofolo eo o ratang ho e bona.



Ha re ngoleng

Etsa polelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.

---



---



---



---



---



---



Ha re ngoleng

Etsa dipolelo. Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona mme o etse mola polelong tse dumellanang.

Tau ke phoofolo

Molemo o bona tau

Bana ba palame

e shebile tshukudu.

bese.

e hlaha.










Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka ditlhaku tse latelang.  
Bapisa mantswe le setshwantsho se nepahetseng.


tsh ph tjh kg

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| ___ ukudu   | ___ ofolo   | ti___ ere  | ___ anna  |



Boikgathollo

Ke phoofolo efe ena?  
Qetella setshwantsho sena ebe o a se kgabisa.





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa ng le tl.

Re se re fihlile lewatleng.

Lehlabathe le tjhesa haholo. Lewatle le leholo ebile le tebile.

Maqhubu a ya hodimo le tlase.

Metsi a lewatle a letswai le lengata.



Re sitwa ho a nwa.

Re bona dikepe tse kgolo.

Ke bona leruarua le hlapidimo.

Ho na le tlhapi tse ngata lewatleng.



Lolo ntja ya rona, o qala ho fata.  
A wela ka mokoting.  
“Lolo, ke ntja e seleng” ho bua Ati.



**Ha re ngoleng** Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Bana ba ne ba ile kae?

Ba ne ba ile

Lolo o ile a etsang?

Lolo o ile a

Bana ba bone eng?

Bana ba bone



**Tlotlontswe** Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|            |       |         |       |
|------------|-------|---------|-------|
| lehlabathe | tlase | maqhubu | nwa   |
| fihlile    | matlo | leqheku | nwele |
| sehlopha   | tlola | leqheka | nwela |

Mantswe a  
tlwaelehileng

le  
ya  
tla



**Ha re ngoleng** Ithute ho ngola ditlhaku tsena.  
Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise  
nantswe a ka lebokoseng la mantswe.




V V v v

# Re ntse re le watleng



**Ha re etseng**

Etsa lenane la dintho tseo bana ba di boneng lewatleng.





|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



**Ha re ngoleng**

Ngolla motswalle wa hao posekarate o mo jwetse ka seo o se boneng lewatleng.

---

---

---

---

---

---



Ha re ngoleng

Ngola matsatsi a beke ka tatellano.  
Jwale bolela seo o tlwaetseng ho se etsa letsatsi ka leng.

Sontaha

Laboraro

Labohlano

Mantaha

Labobedi

Labone



Moqebelo

| Letsatsi | Seo ke se etsang kamehla |
|----------|--------------------------|
| Sontaha  |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |
|          |                          |



Ha re ngoleng

Etsa dipalo tse na tsa mantswe mme o tlatse lentswe le nepahetseng.  
Re o etseditse ya pele.





Ha re baleng

Bala pale, etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa tl.



Titjhere ya rona o itse ke nako ya ho kgutlela hae. Re sulafalletswe. Re ne re natefetswe haholo lewatleng. Re paketse mekotla ya rona ra palama bese.



Re dutse ditulong tsa rona Lolo o ne a dutse le Bongi. Bongi o ne a utlwile bohloko haholo a ba a lla.



Ha re sheba ka ntle, kaofela ha rona ra bona dikgomo di ja jwang. Ra hopola ka tsa lewatleng, ha ditlhapi di ja di bile di bapala mmoho.



Tseleng Lolo a bona dikgomo polasing.  
Ya bohola, ya tlola, ya tswa ka  
fensetere.  
Tjhe bo! Lolo.



**Ha re ngoleng** Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Hobaneng bana ba ne ba sulafelletswa kajeno?

Hobane

Lolo o ne a dutse le mang?

Lolo o ne a dutse

Re ne re palame eng ha re ya lewatlang?

Re ne re palame



**Tlotlontswa** Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|         |         |         |        |
|---------|---------|---------|--------|
| lla     | tseleng | kwahela | kgutla |
| sello   | tsela   | kwala   | kgomo  |
| kelello | tsebo   | lewatle | kgolo  |

Mantswe a  
tlwaelehileng

o  
ne  
re



**Ha re ngoleng** Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



W w W w



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe kamoo bana ba ileng ba ikutlwa kateng ha ba kgutlela hae.



Ha re ngoleng

Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le le letona, mme o etse mola polelong tse dumellanang

Re bone dikepe tse kgolo

Bana ba palame

Bana ha ba batle


Lewatleng ho ne ho le

bese.

lewatleng.

monate.

ho ya hae.



Ha re ngoleng

Jwale ngola dipolelo ka nako eo o neng o sulafalletswe.

---



---



---



---



---



Boikgathollo

Ha re etseng reisisi.

Ha re boneng ke mang ya tla fihla pele sekepeng ebe o kgutlela beseng. Bidikisa sente. Ha o fumana sente ka botoneng, tsamaya habedi. Ha ho hlaha ka botshehading ba sente tsamaya ha nngwe ho ya sekepeng o nto kgutlela beseng. Ya tla fihla beseng pele, ke mohlodi. Ha o wela lentsweng le bale.



- mosi
- lamosela
- nkgella
- hlapitona
- sekepe
- kgaketla
- kganna nwa
- imetsi
- noka
- nwele
- seterata
- lla
- ditlhupa
- tsamaya
- tlaase
- kgangwa
- moqhaka neng
- pula
- sulafallwa
- terene
- leruarua
- sekepe
- ho kae



Ha re baleng

"Ke lakatsa ho kgutlela lewatle," ho bolela Bongi.

Bongi

Titjhere

"Tsatsing lena le tla ngola pale ka leeto la lona," ho rialo titjhere.

Sam

"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tseo ke di boneng," ho bolela Sam.


Jabu

"Ke tla ngola pale ka diphoofolo tse hlaha tseo re di boneng," ho araba Thabo.



Ati

Ati o itse, "Ha ke tswa sekolong ke tla tjhakela motswalle wa ka ke mo qoqele ka leeto la lewatle." "Ha ke qeta ke tla bapala le ntja pele ke robala. Ke lakatsa ho lora ka lewatle."



Ha re ngoleng

Bala pale ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya tla ngola ka diphoofolo tse hlaha?

o tla ngola ka diphoofolo tse hlaha.

Ke mang ya tla ngola ka diphoofolo tseo a di boneng?

o tla ngola ka diphoofolo tseo a di boneng.

Ati o tla etsa eng pele a robala?

Ati o tla

Ati o ne a batla ho lora ka eng?

O batla ho lora ka



Tlotlontswa

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|       |            |          |        |          |
|-------|------------|----------|--------|----------|
| leeto | phoofolo   | kgutla   | qoqa   | sekolong |
| seeta | diphoofolo | kgutlela | qoqela | leetong  |
| feela | pheha      | kgutlisa | qoqisa | ngola    |

Mantswe a tlwaelehileng

tla  
ke  
wa



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tse na. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

X X X X




Ha re etseng

Bua ka ditaba tsa hao.  
Bolella motswalle wa hao ka ditaba tsa lapeng la heno.



Ha re ngoleng Ngola polelo tse pedi ka ditaba tsa lapeng leno.

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



Ha re ngoleng Bapisa polelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Kajeno ke

Ati

Hosane

Bana ba

o ile habo Bongi.

Ke tla ya lewatle.

swabile.

batla ho ya hae.



Boikgathollo Leqepheng le ka letsohong le letona taka tsela eo bese e tsamaileng ho yona.

1 Qala sekolong.

2 E ya polasing.

3 Tsamaya marung.

4 E ya toropong.

5 E ya phakeng ya Kruger.

6 E ya lewatleng.

7 Kgutlela sekolong.



Sekolo




Moru



Toropo



Polasi



Lewatle



Phaka ya  
Kruger



### Ha re baleng

Bala pale. Etsa sedikadikwe mantsweng a nang le modumo wa ol.

Maobane ke ne ke tswa sekolong, mme ka kgaoletswa ke pula.

Pula e ne e nele haholo.

Ke ne ke kolobile.

Lehadima le ne le benya ka matla, ke tshohile haholo.

Pula ya sefefo e nele haholo hoo e neng e mphahla.

Ke ne ke sitwa le ho bona moo ke yang.

Ke ne ke le mong tseleng, ke sa tsebe moo ke yang, ka lla haholo.



Ha re ngoleng Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Bongi o ne a ya kae?

O ne a ya

Bongi o ne a ikutlwa jwang?

O ne a ikutlwa


Bongi o ne a ena le mang?

O ne a le



Ha re ngoleng Ngola lebitso la pale.

Handwriting practice area with dashed lines.



Tlotlontswe Bala mantswe, mamela medumo.


|        |          |       |      |           |
|--------|----------|-------|------|-----------|
| etswa  | tshoha   | lla   | nele | sefahleho |
| tswa   | tshohile | sello | nela | hlompfo   |
| tswela | tshola   | mollo | nepa | hlalefa   |



Mantswe a tlwaelehileng  
mang  
haholo  
kae



Ha re ngoleng Qetella mantswe ana mme o a bapise le ditshwantsho tse nepahetseng.



|         |         |          |               |                     |
|---------|---------|----------|---------------|---------------------|
| ma ____ | ll ____ | twe ____ | p ____ p ____ | se ____<br>hle ____ |
|---------|---------|----------|---------------|---------------------|



Ha re etseng

O nahana ho etsahetseng ka Bongki?  
 Qoqela motswalle wa hao ka se etsahetseng ka Bongki.  
 Etsa setshwantsho o bontsha qalo le qetello ya pale.



Qalo ya pale

Qetello ya pale



Ha re ngoleng Ngola dipolelo tse hlano ka pheletso ya hao e ntle.

lla

pula

tsamaya

tshohile

sefefo

---



---



---



---



---



Ha re baleng Bala qetello ya pale.

Pale e  
 qetelletse  
 jwang?

Bongki a bona ntja e tla  
 e potlakile. E momme  
 sekgele. O ne a thabile.





A tshwara sekhele mme a mathela hae ka potlako.


A phomola ha a fihla hae.

A ikutlwa a kgatholohile.

A leboha Lolo, ntja ya hae.

Tlotsa setshwantsho sena ka mebala.

Boikgathollo



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Y Y

y y



Ha re baleng



## Pale ya Ati

Re ne re le lapeng.

Re bapala kgati le mantlwane le metswalle ya ka. Ho ne ho tjhesa. Ke ile ka makala ha ke utlwa modumo o tshosang wa lehodimo. "thwa-thwa---r-r

Pula ya qala ho na ka mokgwa o makatsang.

Majwe a maholo a theoha hodimo. A ne a le maholo jwalo ka bolo ya kolofa.

Ke ne ke tshohile haholo, ka laela Lolo ntja ya ka hore e se tsamaye, e eme "ntsi".

Ra ipata ka tlasa bethe ho fihlela pula e sa.

Ha ke eso bone sefako se seholo jwalo.



**Ha re ngoleng** Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Na Ati o re bolelletse ka lehadima?

Tjhe, o re bolelletse ka

Majwe a sefako a ne a le boholo bo bokae?

A ne a lekana le bolo ya

Ati le ntja ya hae Lolo, ba ile ba etsa eng ha ba tshohile?

Ba ile



**Tlotlontswa** Bala mantswe, mamela medumo.

|           |          |         |        |           |
|-----------|----------|---------|--------|-----------|
| mantlwane | mokgwa   | theoaha | tjhesa | jwetsa    |
| tlasa     | kgati    | theoala | tjheha | metswalle |
| utlwa     | bakgotsi | bethe   | tjheka | tsi       |



Mantswe a  
tlwaelehileng

pula  
lerato  
rata



**Ha re ngoleng** Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Majwe a sefako



**Ha re ngoleng** Kenya o kapa a ho getella mantswe ana. Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.




ranta\_\_

lets\_\_ho

let\_\_mo


em\_\_

lehlabath\_\_



Ha re etseng

Beha ditshwantsho tsena ka ho hlahlamana 1 – 4, ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang ditshwantshong.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng. Sebedisa mantswe a na ho o thusa.

lerata

dibolo tsa kolofa

sefako

tshohile

bethe

bopalla tshimong

fensetere tse thubehileng

---



---



---



---



---




Ha re ngoleng

Qetella mantswe ana hore a tsebe ho dumellana le ditshwantsho tsena.

fo le a mo pe bo


|         |         |       |       |        |       |
|---------|---------|-------|-------|--------|-------|
|         |         |       |       |        |       |
| ___tjhe | ___tjhe | ___fa | ___lo | ___llo | ___he |



Boikgathollo

Sheba setshwantsho ebe o qoqela motswalle wa hao ka se etsahalang.

## Mehato potoloho ya metsi



|   |   |
|---|---|
| 1 | Letsatsi le tjhabetse lewatleng le dinokeng.            |
| 2 | Metsi a ya hodimo marung.                               |
| 3 | Metsi a etsa maru.                                      |
| 4 | Maru a etsa pula. Pula e mathela dinokeng le lewatleng. |



Ha re baleng



Le bata haholo.

Le ntja ya ka, Lolo, e ne e hatsetse haholo.

Nkgono o ile a nthwesa dikausu tsa matsoho hobane ke ne ke hatsetse.

Mosi o bona lehlwa

Ke ne ke tjhaketse nkgono.

O dula dithabeng moo ho batang.

Ke ne ke thothomela ke serame.

Ke hatsetse haholo.

Ke ne ke robetse ka dikobo tse ngata.

Ha ke tsoha ka hlokomela hore hohle ho ne ho le ho sweu.

Lehlwa le ne le kgethihile hohle, hodima difate, matlong, dinokeng le tseleng.





Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.



Mosi o ne a le kae ha a bona lehlwa?

O ne a le

Mosi o ne a rwetse eng matsohong?

O ne a rwetse

Mosi o ne a bona eng ha a sheba ka ntle ?

O bone



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

|        |            |         |         |           |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| tjhaka | thothomela | hohle   | hatsela | nkgono    |
| tjhesa | thola      | lehlwa  | tsela   | nkgopotsa |
| tjheha | thusa      | hlompha | tsipa   | nkapesa   |

Mantswe a tlwaelehileng

t  
sa  
b  
ona  
e  
ng



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Ke ile ka tjhakela nkgono.

Ke



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka seo o nahanang Mosi o se entse ha a bapala ka lehlwa.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho sa hao.  
Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

dikausu

bapala

moya

metsi

lehlwa






bata

Handwriting practice area with six horizontal lines.



Ha re ngoleng

Qetella mantswe hore a dumellane le ditshwantsho.

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| ___okodi  | fensete___  | ___tha  | le___to  | ___la   |



Ha re ngoleng

Kenya tse ding tsa ditlhaku tsena a, i, o, u, e ho qetella mantswe a latelang. A bapise le ditswantsho tse nepahetseng.


|               |   |  |   |          |
|---------------|---|--|---|----------|
| fenseter___   |   |   |   | les___po |
| senomaphod___ |  |   |  | kuk___   |
| m___si        |  |   |  | c___ke   |
| bo___h___be   |  |  |  | katib___ |
| leng___u      |  |  |   | ts___ha  |
| ba___sekele   |   |  |   | jw___ng  |



Ha re ngoleng


Itlute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Z Z z z



Ha re baleng

Jabu




Ha ke rate mariha.  
Ho bata haholo.

Ati



Ke rata nako ya lehlabula hobane ho tjhesa ha monate. Ke tjhaka haholo ka nako ena.

Sam



Ke rata nako ya selemo. Ke nako e monate. Difate di thuntse. Naha e tletse dithungthung difateng.



**Ha re ngoleng** Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Ke mang ya sa rateng mariha?

Hobaneng Ati a rata lehlabula?

Hobane

Hobaneng Molemo a rata selemo?

Hobane



**Tlotlontswe** Bala mantswe, mamela medumo.

|          |              |        |           |        |
|----------|--------------|--------|-----------|--------|
| lehwetla | dithungthung | tletse | lehlabula | tjhesa |
| sehwete  | thunya       | tloha  | hlaba     | tjhai  |
| hwetla   | sethunya     | tlola  | hlapa     | tjhaka |

Mantswe a tlwaelehileng

hwetla  
mariha  
selemo  
lehlabula



**Ha re ngoleng** O rata nako e feng ya selemo?


Blank writing area with dashed lines for handwriting practice.



**Ha re ngoleng** Bapisa mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.



|          |         |           |      |     |
|----------|---------|-----------|------|-----|
| dipalesa | tsamaya | kokonyana | noha | bua |
|----------|---------|-----------|------|-----|



Ha re etseng

Sheba ditshwantsho. Qoqela motswalle wa hao ka seo o se ratang le seo o sa se rateng ka e nngwe le e nngwe ya nako tsa selemo. Bolella motswalle wa hao hore re apara eng ka nako e nngwe le e nngwe ya selemo. Hlalosa hobaneng.



Selemo



Lehlabula



Hwetla



Mariha



Ha re ngoleng

Etsa mola ho bapisa dipolelo tse ka letsohong le letshehadi le tse ka letsohong le letona.

Ha ke rate mariha hobane

Ke rata selemo

Ka hwetla

Hlabula ho monate

hobane ho a tjhesa.

re ja poone.

hobane difate di thuntse.

ho bata haholo.



Ha re ngoleng

Jwale ngola polelo ka nako ya selemo eo o e ratang le eo o sa e rateng.



Ke rata

Ha ke rate



A re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka mehato ya ho hola ha senqanqane.  
Ho tloha e le lehe, ho ya ho mokudubete, ebe senqanqane se nang le mohatla, ho fihlela  
e eba senqanqane se seholo.




Boikgathollo

Jwale tlotsa setshwantsho sa senqanqane ka mebala.



## Matshwao a tsa bolepi



Ho a tjhesa



Maru a kwahela



Pula e a na



Maru a thibile



Lehadima



Ho na le moya



Ha re baleng

Qoqela motswalle wa hao hore o bona eng setshwantshong.  
Mo qoqele hore pula e tswa hokae .

## Karete ya tsa bolepi Phupjane

| Sontaha | Mantaha | Labobedi | Laboraro | Labone | Labohlano | Moqebelo |
|---------|---------|----------|----------|--------|-----------|----------|
|         |         |          |          |        |           |          |
|         |         |          |          |        |           |          |
|         |         |          |          |        |           |          |
|         |         |          |          |        |           |          |



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

|  |  |
|--|--|
| Karete ya tsa bolepi ba lehodimo, e bontsha kgwedi e fe ya selemo? |  |
| Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?                               |  |
| Matsatsi a tjhesang a makae?                                       |  |
| Ke matsatsi a makae moo lehodimo le tlabe le thiba thibile?        |  |
| Pula e na matsatsi a makae?  |  |
| Matsatsi a makae moo le tla beng le benya?                         |  |
| Moya o tla ba teng matsatsi a makae?                               |  |



Tlotlontswe

Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |        |          |         |          |
|--------|--------|----------|---------|----------|
| kgwedi | benya  | letsatsi | thiba   | tjhesang |
| kgolo  | kenya  | matsatsi | thibela | tjhekang |
| kgora  | nyolla | tsoha    | thibile | tjhabile |

Mantswe a tlwaelehileng

Sontaha  
Mantaha  
Labobedi



Ha re ngoleng


Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Tsa bolepi


# Tjhate karete ya boemo ba lehodimo



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ho bontsha boemo ba lehodimo kajeno.

Etsa setshwantsho ka diaparo tseo o tla di aparela boemo ba lehodimo kajeno.



Ha re ngoleng

Ngola lebitso la ngwana e mong le e mong ya sehlopheng sa hao sekolong. Qala ka tlhaku tse latelang. Hopola ho sebedisa ditlhaku tse kgolo ha o ngola mabitso a batho.

B

L

D

M

G

T

H

S


R

K



Ha re ngoleng

Ngola matshwao dipolelong tsena.  
Ngola ditlhaku tse kgolo, dikgutlo kapa matshwao a potso.



ke rata ho bapala le Mosi ha ho tjhesa

---

na o a rata ha ho bata

---

letsatsi la tswalo la Molemo le ka Phupjane. Ke nako ya mariha

---



Ha re ngoleng

Qetella karete ya tsa bolepi, o bontsha boemo ba tsatsi la kajeno. Jwale tlatsa boemo ba lehodimo ba matsatsi a mahlano a tlang.




---



---



---



---



---



---



Ha re baleng

Tsatsing lena Ati o ne a tswafa ho tsoha.

O robetse nako e telele.



Ntja ya hae, e lekile ho mo tsosa, empa e hlolehile.


Mme wa Ati o lekile ho mo tsitsinya empa a ithoballa.

Ati o tsohile motshehare tsatsi le tjhabile, a ba a siuwa ke bese e yang sekolong.

Ati o tsamaile ha bohloko a sa qhwaela le diphahlo tsa hae.

O fihlile ka morao ho nako sekolong.

Ke nako mang?  
Kenya manaka a watjhe.



**Ha re ngoleng** Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Hobaneng Ati a ne a fihlile morao sekolong?

Hobane

O ile jwang sekolong?

O tsamaile ka

Hobaneng a ne a sa tsamaye ka bese?

Hobane



**Tlotlontswa** Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.

|        |          |          |           |
|--------|----------|----------|-----------|
| tswafa | hllehile | qhwaela  | ithoballa |
| tsoha  | sehlopha | seqhwala | lla       |
| tsela  | hlompha  | qhwadile | sello     |


Mantswe a  
tlwaelehileng

nako  
tsatsi  
tsoha






**Ha re ngoleng** Ithute ho ngola ditlhaku tsena. Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.

Nako ke mang?



Ha re etseng

Bolella motswalle wa hao hore lenakana le lenyenyane le le leholo le supile kae?




Bontsha dihora le metsotso ho latela nako e bontshitsweng..

|          |        |          |        |          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| lennyane | leholo | lennyane | leholo | lennyane | leholo | lennyane | leholo |
|          |        |          |        |          |        |          |        |




Ha re ngoleng


Kenya manakana ho supa nako e boletsweng.




hora ya 1



hora ya 6




hora ya 3



hora ya 9



Ha re ngoleng Tlatsa dikgeo ka dinomoro.

|  |                          |
|--|--------------------------|
|   | Ke tsoha ka _____.       |
|   | Ke robala ka _____.      |
|  | Sekolo se qala ka _____. |







Boikgathollo

Bontsha hore ke nako mang. Bolella motswalle wa hao hore nako ke mang. Seha watjhe e ka morao ho buka mme o kgomaretse manakana watjheng. Bontsha motswalle wa hao nako tse fapaneng.



# Ke nako mang?



Ha re baleng



Molemo o tsoha ka hora ya botshelela.



Molemo o palama bese ka hora ya bosupa.



Molemo o tswa sekolong ka hora ya bobedi.

Molemo o ja ka hora ya botshelela mantsiboya.

Molemo o robala ka hora ya borobedi bosiu.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Molemo o tsoha ka nako mang?

O tsoha ka

Molemo o palama bese ka nako mang?

O palama bese ka

Molemo o robala ka nako mang?

O robala ka



Tlotlontswe


Bala mantswe mme o mamele medumo. Jwale sebedisa mantswe a 2 ho ngola dipolelo bukeng ya hao ya dihlakiso.



Mantswe a tlwaelehileng

hoseng  
bosiu  
motshehare

|            |          |          |        |          |
|------------|----------|----------|--------|----------|
| tshelera   | sekolong | Borobedi | ngwe   | hlopha   |
| motshehare | lengolo  | Boraro   | ngwana | hloleha  |
| bontsha    | ngola    | Bosupa   | ngwapa | sehlopha |








Ha re ngoleng

Nako ke



Ha re etseng

Bapisa nako diwatjheng tsena.




Ha re ngoleng

Ngola nako. Etsa setshwantsho sa watjhe.

Bontsha manakana ho bontsha nako e nepahetseng.

| Ke nako mang      | Nako | E ngole |
|-------------------|------|---------|
| Ke ya sekolong ka |      |         |
| Ke fihla hae ka   |      |         |
| Ke ja ka          |      |         |
| Ke robala ka      |      |         |



Ha re etseng



Bontsha dinako tse fapaneng watjheng ya hao.



Boikgathollo

### Lebelo la mantswe.

Kgetha lebala moo le tlo matha teng le metswalle ya hao e mene. Sebedisa watjhe ho bona hore o tla nka nako e kae, ho bala mantswe lebaleng la hao. Lekang ho qala ho bala ka nako e le nngwe. Tjhentjhang mabala mme le mathe hape, mathang ka mabaleng ohle. Ikwetliseng ho matha mabaleng ohle hore le be matla le mokoka. Hopolang ho tshwaya mantswe a le thibetseng ho matha mabaleng a lona. Balang mantswe a na hangata.

- |            |             |            |          |           |           |
|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|
| lehlwa     | bohlwa      | thinya     | thibela  | phodile   | phola     |
| ehlwa      | tlala       | thaba      | tjhesa   | phofo     | phoka     |
| tlola      | tletse      | tjheha     | tjhaka   | phunya    | phutha    |
| tloha      | tlisa       | tjhelete   | tjheka   | phahama   | phuthi    |
| lehlabula  | lehlabathe  | tjhepoha   | kgomo    | phetla    | phaphama  |
| lehlaka    | sehlopha    | kgati      | kgantsha | motswedi  | motswalle |
| hlaba      | hlapa       | kgora      | kgorula  | motswetse | motswadi  |
| hlatswa    | letsatsi    | tshoha     | tshosa   | mona      | bona      |
| tsoha      | tsamaya     | tshomo     | tshila   | rona      | sona      |
| sekolong   | lebenkeleng | tshitshidi | dula     | badisa    | yona      |
| lewatleng  | letsatsing  | duma       | dutla    | bana      | bala      |
| sefateng   | tereneng    | nkgono     | mokgoro  | barui     | bapala    |
| benya      | kwenya      | mokgibo    | nyeka    | nama      | nako      |
| senya      | thola       | nyolla     | nyekwa   | nele      | namane    |
| thusa      | thunya      | swim       | phoofolo | ngata     | ngwana    |
| thothomela | thipa       | pheha      | pholla   | nyala     | ngwaneso  |





Ha re baleng



## Ditaba tse tshehisang

Tsatsing lena Lolo ntja yaka e ile ya nka leeto ho ya **tseleng** ya Oak. O ne a ya **sekepeng** ka maoto.

Lolo o ne a apere **jase** e kgolo a rwetse le katiba, hobane ho ne ho bata haholo.

Lolo o ne a tsamaya le **podu** e bitswang Gruff le Fifi **senqanqane** se setala.

**Podu** le **senqanqane** ba ne ba rwetse dikatiba ba apere le **dijase**.

Lepolesa la ba bona la ba neha **borotho** bo besitsweng, a ba kgutlisetsa sekolong.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo ebe o araba dipotso tse latelang.

Lolo o ne a ya kae?

O ne a ya

Lolo o ne a tsamaya le mang?

O ne a tsamaya le

Ba ne ba apere eng?

Ba ne ba apere


Hobaneng Lolo a ne a apere jase?

O ne a apere jase hobane



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.



Mantswe a tlwaelehileng

|         |           |        |          |        |
|---------|-----------|--------|----------|--------|
| nkgono  | mollo     | nyekwe | pheha    | kgotla |
| mokgoro | motswalle | nyolla | phoofolo | kgora  |

Laboraro  
Labone  
Labohlano



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola ditlhaku tsena.

Ngola dipolelo bukeng ya ho ngola, o sebedise mantswe a ka lebokoseng la mantswe.



Podi e apere jase.



Ha re etseng

Ditaba tse  
tshehisang

Bua ka ditaba tsa hao. Qoqela motswalle  
wa hao ditaba tsa hao. Mmolelle ka ditaba  
tseo o ka di ngolang pampiring ya hao.



Ha re ngoleng Ngola pampiri ya hao.

Lebitso la pampiri

Letsatsi

Taba tsa hao ke di feng?

Ho etsahetseng?

Etsa setshwantsho sa ditaba.

# Bukantswe ya ka

**A**  
**a**

**G**  
**g**

**B**  
**b**

**H**  
**h**

**C**  
**c**

**I**  
**i**

**D**  
**d**

**J**  
**j**

**E**  
**e**

**K**  
**k**

**F**  
**f**

**L**  
**l**

# Bukantswe ya ka

**M**  
**m**

**S**  
**s**

**N**  
**n**

**T**  
**t**

**O**  
**o**

**U**  
**u**

**P**  
**p**

**V**  
**v**

**Q**  
**q**

**W**  
**w**

**R**  
**r**


**X-Z**  
**x-z**













glue







**Clock**

Cut out the clock and then the hands of the clock. Use the clip (a splitpin) to fasten the hands to the clock so that they can turn around. Now use your clock to show your friends the time.

At the same time fasten this hand to the weather clock on the back of the clock.



Attach the hand to the weather chart and then turn it to show what the weather is like each day.

Cut out the animals on the previous pages and stick them on the next pages to show where they live.

